

## **GEODETSKE OSNOVE ZA POTREBE TUNELOGRADNJE**

Damir Topić, Branko Božić  
Tehnički fakultet Bihać, Ulica dr. Irfana Ljubijankića bb, 77000 Bihać,  
Bosna i Hercegovina, [tfb@bih.net.ba](mailto:tfb@bih.net.ba)

**Ključne riječi:** tunelogradnja, tačnost probaja, geodetska osnova.

### **SAŽETAK:**

*U tunelogradnji je potrebno osigurati tačnost probaja ne samo u horizontalnom nego i u visinskom smislu. Dopoštenim odstupanjima u tački probaja definirani su parametri za izračun koordinata tačaka geodetske osnove. U svrhu prijenosa visina u tunel, zbog izgradnje podzemnih građevina, potrebno je na površini u blizini tunela razviti visinsku geodetsku osnovu. U ovome radu se prikazuje može li primjena GPS-a u tunelogradnji u potpunosti zamjeniti do sada primjenjivane načine razvijanja mreža, bez nužnosti izvođenja terestričkih mjeranja, a da se pri tom garantuje probaj tunela u okviru dopuštenih odstupanja. Rad obuhvaća načine opažanja, izvore pogrešaka te analizu i interpretaciju konkretnih rezultata dobivenih tijekom rada na projektu tunela "Sveti Rok". U svim izjednačenjima mjerena korišten je Gauss-Markovljev model posrednih mjerena uz načelo najmanjih kvadrata.*


### **1. UVOD**

Pouzdana stabilizacija tačaka geodetske osnove je temelj za sva mjerena koja se s njih odvijaju bilo da se radi o iskolčenju, pomaku i deformaciji. Dakle, tom poslu treba prići s velikom odgovornošću. Apsolutna stabilnost tačaka geodetske osnove nije moguća zbog različitih uzroka pomaka, ali se, poznavajući uzroke pomaka i iskustvom, može značajno pridonjeti kvaliteti stabilizacije tačke mreže. Vrlo je važano stabilizaciju geodetske osnove izvršiti na vrijeme, kako bi se vlastiti pomaci što je više moguće smanjili. Geodetski radovi pri projektiranju tunelske trase obuhvaćaju radove na površini i u tunelu. Kako je tunel izdužen objekt, nadzemnu geodetsku osnovu tunela u pravilu čine dvije samostalne mreže na ulaznom i izlaznom portalu. Svrha uspostave tunelskih mreža je da se matematički definirana prostorna os, opisana određenim brojem tačaka s pripadajućim koordinatama i visinama, prenese u narav iskolčenjem. Za sva izjednačenja najčešće se koristi Gauss-Markovljev model posrednih mjerena uz primjenu metode najmanjih kvadrata (Feil 1990). Podzemnu geodetsku osnovu čine u pravilu dva slobodno vođena poligonska vlaka od ulaznih portala duž jedne i druge strane tunela. Nakon izvršenog probaja izračunaju se koordinate spojne tačke iz slijepih vlakova podzemne geodetske osnove, te se na osnovi toga računa točnost probaja. U nizu obavljenih računanja, kako bi se došlo do optimalnog broja tačaka u mikromrežama na ulaznom i izlaznom portalu, tačnost probaja računana je u odnosu na cijelovitu geodetsku osnovu, a zatim je geodetska osnova reducirana izbacivanjem jedne po jedne tačke iz svake pojedine mikromreže, do minimuma geodetske osnove, odnosno do dvije tačke na svakom portalu. Tako su izvršena računanja tačnosti probaja tunela iz geodetske osnove s dvije, tri, četiri, pet i šest tačaka na različitim udaljenostima.

## 2. GEODETSKA OSNOVA I TAČNOST PROBOJA

Uvažavajući unaprijed postavljene zahtjeve tačnosti probaja tunela i ekonomске zahtjeve izabire se optimalna varijanta u pogledu oblika mreža i postupka mjerjenja. To je moguće postići pomoću ispitivanja pojedinih varijanti primjenom računskog modela ta za optimiranje mreže. Geodetski radovi vezani uz tunelogradnju dijele se na nadzemne geodetske radeve koji prethode projektiranju, a obuhvaćaju predradnje za idejni i glavni projekt, na nadzemne radeve za određivanje geodetske osnove radi proračunavanja elemenata iskolčenja, zatim na geodetske radeve u tunelu kao što su iskolčenje tunelske trase i objekata pod zemljom tijekom gradnje, te kontrolu izgradnje (Cvetković 1970). Pri projektiranju geodetske osnove za potrebe izgradnje bilo kojeg tunela temeljno je polazište dopušteno odstupanje pri probaju tunela, što znači da geodetska osnova mora zadovoljiti najveće zahtjeve u vezi s preciznošću i pouzdanošću. Osnova koja služi za projekt geodetske mikromreže je idejni projekt tunela, koji osim trase tunela sadržava i plan organizacije gradilišta s tačno lociranim objektima. Cjelokupna geodetska osnova projektira se na kartografskim podlogama odgovarajućih mjerila na kojima su naneseni svi relevantni podaci. Pri projektiranju je potrebno uzeti u obzir sljedeće parametre:

- projekt mreže radi se na projektu tunela, gdje su već projektirani i svi pomoćni objekti koji će služiti u tijeku građenja,
- projekt mreže mora pokrивati cijelo gradilište tunela i udovoljavati svim njegovim potrebama do kraja građenja,
- mreža u pogledu tačnosti mora biti homogena za cijelo gradilište tunela i odgovarati tačnosti koja je potrebna za označavanje tačaka tunelske osi pri probijanju tunela,
- radi što lakšeg računanja koordinata raznih objekata koji se nastavljaju na tunel mreža tačaka uklapa se u jedinstveni koordinatni sustav s osi tunela i osi ceste.



Slika 1. Geodetska osnova tunela

Budući da se geodetska osnova za potrebe izgradnje tunela računa u lokalnom koordinatnom sustavu, potrebno je pri izradi projekta uključiti i nekoliko tačaka poznatih po koordinatama u državnom koordinatnom sistemu, kako bi se geodetska osnova mogla uklopiti u koordinatni sistem u kojem je izrađen projekt tunela, slika 1.

### 2.1. GPS mjerena

U satelitskoj geodeziji informacije koje sadrže mjerene vrijednosti prenose se elektromagnetskim valovima, udaljenosti od stajališta do satelita određuju se na osnovu mjerena vremena puta signala.. Prilikom projektiranja mreže geodetske osnove za potrebe izgradnje tunela uvažavaju se zahtjevi da geodetska osnova bude podešena kako za GPS mjerena tako i za klasična terestrička mjerena. Osim toga mreža mora zadovoljiti postavljene zahtjeve tačnosti prilikom probaja tunela. Za optimalno planiranje GPS opažanja nekoliko je parametara koje treba uzeti u obzir, kao što su konfiguracija satelita, broj i top prijemnika koji nam stojne na raspologanju, te svakako i ekonomski aspekt.

## 2.2. Uspostava geodetske osnove

Uvažavajući postavljene zahtjeve tačnosti probaja tunela i ekonomski zahtjevi izabire se optimalna varijanta u pogledu oblika mreže i postupka mjerjenja. To je moguće postići pomoću ispitivanja pojedinih varijanti primjenom računskog modela za optimiranje mreže. I pri najbržljivijem biranju položaja pojedinih tačaka mreže mora se računati s mogućom promjenom položaja tačke u vertikalnom i horizontalnom smislu zbog slijeganja tla, iskopa, miniranja, transporta teških građevinskih strojeva itd. Podzemna poligonometrija omogućava prijenos ne samo osi tunela, nego i osi različitih uređaja koji se koriste u tunelogradnji (laseri). Priključak podzemne poligonometrije izvodi se na tačke vanjske geodetske osnove neposredno kroz portale, ili kroz vertikalna okna, bočne štolne ili kose rovove.

Podzemnu poligonometriju karakterizira:

- oblik vlakova ovisi o obliku tunela,
- dužine poligonskih strana ovise o obliku tunela i mogu biti vrlo različite,
- vlakovi podzemne poligonometrije su slijepi, priključeni samo na jednom kraju (radi kontrole mogu se unutar tunela postavljati zatvoreni poligonski vlakovi),
- potpuni priključak i izjenačenje poligonskih vlakova u tunelu može se izvršiti nakon probaja tunela.

Podzemna poligonometrija unutar tunela dijeli se na radnu, koja služi za određivanje smjera kopanja i osnova je za unutarnja snimanja, a karakteriziraju je kratke strane ovisno o obliku tunela i napredovanju bušenja, i glavnog, u kojoj se tačke postavljaju na većim udaljenostima od 150-500 m. Stabilizacija i izbor položaja tačaka u podzemnoj poligonometriji ovisi o obliku trase i unutarnjoj vidljivosti. Izborom glavnih tačaka dobivaju se teorijski povoljniji vlakovi s većim dužinama, što smanjuje poprečnu pogrešku mjerjenog vlaka.

## 2.3. Optimiranje mreža

Poboljšanje projekta mreže moguće je samo u fazi planiranja, pri popunjavanju mreže ili ukoliko se vrše nova mjerjenja. Ako se u projektu mreže pokaže loša prognoza za tačku probaja, potrebno je pronaći odgovor na pitanje koji dio mreže je potrebno preciznije odrediti. Promjena prognoze tačnosti probaja je moguća optimiranjem mreže, dakle promjenom konfiguracije mreže ili promjenom mjerne preciznosti izborom kvalitetnijeg instrumenta ili drugačijeg postupka mjerjenja i to:

- u nadzemnoj mreži,
- u podzemnoj mreži.

Postupkom optimiranja modificira se projekt oblika mreže s ciljem njenog poboljšanja pa se sukladno načinu modificiranja optimiranje može podijeliti na (Ninkov 1989):

- optimiranje nultog reda- fiksnii A, P , slobodni  $x, Q_{xx}$
- optimiranje prvog reda- fiksnii P,  $Q_{xx}$ , slobodni A
- optimiranje drugog reda- fiksnii A,  $Q_{xx}$ , slobodni P
- optimiranje trećeg reda- fiksnii  $Q_{xx}$ , slobodni P, A.

U okviru optimiranja nultog reda provodi se određivanje optimalnog referentnog koordinatnog sistema, u kojem je određen položaj tačaka geodetske osnove.

## 3. TUNEL »SVETI ROK«

Prvi dio radova na uspostavi geodetske osnove za potrebe izgradnje tunela "Sveti Rok", u prvoj fazi obuhvatili su stabilizaciju mikromreža na ulaznom i izlaznom portalu, izmjeru tačaka mikromreže GPS-tehnologijom i njihov priključak geometrijskim nivelmanom na tačke državne visinske mreže, te obradu podataka i izračun koordinata i visina nakon toga. U tu svrhu provedena je revizija postojeće trigonometrijske mreže i izabrano je pet tačaka na temelju kojih su izračunani parametri transformacije. Nakon toga pristupilo se uspostavi cijelovite geodetske osnove koja je trebala poslužiti za iskolčenje i periodične kontrole iskopa tunela. Prvobitna geodetska osnova pretrpjela je promjene

zbog uznapredovalih radova na gradilištu, prouzročene uništenjem nekih tačaka u neposrednoj blizini gradilišta- II faza. Osim toga, kao rezultat optimiranja, na pogodnijim lokacijama stabilizirane su zamjenske ili potpuno nove tačke kako bi se poboljšala kvaliteta mreže. Za sva izjednačenja korišten je Gauss-Markovljev model posrednih mjerena uz princip najmanjih kvadrata.




Slika 2. Pregledna karta sa položajem tunela Sveti Rok

Radovi na uspostavi geodetske osnove podijeljeni su na terenske (organizacija i izvođenje mjerena) i uredske radove (obrada podataka i interpretacija rezultata).

### 3.1. Stabilizacija tačaka geodetske osnove tunela "Sveti Rok"

Posebnu pažnju bilo je potrebno posvetiti stabilizaciji i signalizaciji tačaka geodetske osnove radi osiguranja visoke tačnosti koja je nužna u tunelskim mikromrežama i geodetskim radovima koji se na njih stavljuju.





Slika 3. Primjer stabilizacije tačaka geodetske osnove

Tačke se stabiliziraju u stubovima na koje se postave uredaji za prisilno centriranje instrumenata i signala kako bi se smanjio utjecaj sistemskih pogrešaka .

### 3.2. Geodetska osnova tunela „Sveti Rok“

Prilikom projektiranja mreže geodetske osnove uvažavani su zahtjevi da geodetska osnova bude podesna kako za GNSS-mjerenja tako i za klasična terestrička mjerenja.



Slika 4. a) Geodetska osnova tunela »Sveti Rok«      b)Elektronički instrument LEICA TC 1800

Mjerenje duljina u geodetskoj osnovi tunela "Sveti Rok" izvršeno je istovremeno s mjerenjem pravaca, s istim instrumentom i priborom, u istom vremenskom razdoblju, a mjerena su izvršili isti stručnjaci. Mjerna nesigurnost elektroničkog instrumenta LEICA TC 1800 je 1" (pravci) i 1mm + 2pmm (duljine). Kao medij za pohranu mjernih podataka služila je PCMCIA memorijска kartica. (b)

### 3.3. Računanje podzemne poligonometrije

Na osnovi razlika koordinata tačke P541 dobivene iz slijepoga poligonskog vlaka s južne i sjeverne strane izračunana su odstupanja u smjeru osi tunela, odnosno u smjeru okomitom na os tunela. S obzirom na to da su za visinske tačke u podzemnoj poligonometriji uzete gornje površine željeznih ploča koje su ubetonirane na betonskim stubovima, čija je primarna uloga da služe kao uređaj za prisilno centriranje, mogla se izvršiti usporedba tačnosti proba u spojnoj tački P541 određene iz trigonometrijskog i geometrijskog nivelmana.

## 4. ANALIZA REZULTAT

Svi modeli izjednačenja i računanja tačnosti proba u podzemnoj poligonometriji analizirani su radi donošenja odluke koji je od njih najprikladniji kao definitivno rješenje. Za svaki model ispitana je tačnost proba kod različitog broja tačaka mikromreža na ulaznom (sjevernom), odnosno izlaznom (južnom) portalu. Ostvarenjem proba tunela omogućen je izračun stvarno postignute tačnosti proba tunela po položaju i visini. To je obavljen računanjem koordinata tačke P541 iz slijepih poligonskih vlakova s južne i sjeverne strane, koja je uzeta kao tačka u kojoj je izведен spoj slijepih poligonskih vlakova. Na osnovi razlika koordinata tačke P541 dobivene iz slijepoga poligonskog vlaka s južne i sjeverne strane izračunata su odstupanja u smjeru osi tunela, uzdužno odstupanje L, i u smjeru okomitom na os tunela, poprečno odstupanje Q.

Stvarno odstupanje pri proboru tunela računa se u odnosu na srednju vrijednost koordinate za spojnu tačku, a ono karakterizira tunel »Sveti Rok« kao sigurno jedan od najuspješnije probijenih tunela vođenih iz dva smjera.

Na osnovi razlike visina točke P541 dobivenih geometrijskim nivelmanom sa sjeverne i južne strane omogućen je izračun visinskog odstupanja dh probora tunela, tablica 1.

Tablica 1. Tačnost probora u spojnoj tački P541

Br. tačke	$\Delta Y$ (m)	$\Delta X$ (m)	Q (m)	L (m)	dh (m)
P541	Y=5553624,879	X=4904442,177	H=560,6201	dobiveno sa sjeverne strane	
P541	Y=5553624,882	X=4904442,143	H=560,6108	dobiveno sa južne strane	
<b>P541</b>	<b>0.013</b>	<b>0.034</b>	<b>0.009</b>	<b>0.024</b>	<b>0.0093</b>
<b>Odstupanje od srednje vrijednosti za spojnu tačku P541</b>					
Br.tačke	$\Delta Y$ (m)	$\Delta X$ (m)	Q (m)	L (m)	dh (m)
<b>P541</b>	<b>0.006</b>	<b>0.017</b>	<b>0.005</b>	<b>0.012</b>	<b>0.0047</b>

Tačnost probora tunela znatno nadmašuje dopuštena odstupanja u tačnosti probora tunela propisane Pravilnikom o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i gradnju tunela na cestama, čl.53 Zakona o normizaciji (NN 55/96-2336). Dopuštena odstupanja po položaju i visini, u skladu s Pravilnikom, za eventualno mimoilaženje tunelskih osi vođenih iz dva smjera iznose:

po osi  $mm \pm 60L$  po niveleti  $mm \pm 23L$ ,

gdje je L- duljina tunela izražena u kilometrima.

Kako je u slučaju tunela Sveti Rok  $L \approx 6$  km, dopuštene razlike iznose:

po osi  $\pm 147$  mm po niveleti  $\pm 56$  mm.

## 5. ZAKLJUČAK

Specifične geodetske osnove su se još donedavna, kako u svijetu tako i u nas, određivale klasičnim metodama triangulacijom, trilateracijom, preciznom poligonometrijom i preciznim nivelmanom. Iz obavljenih računanja i provedene analize podataka proizlazi da postignuti rezultati u tačnosti probora tunela pomoću GNSS-om određene mreže, izjednačene s minimalnom prisilom fiksiranjem koordinata tačke P71, prema postignutim rezultatima u pogledu tačnosti zadovoljavaju, odnosno uveliko nadmašuju unaprijed postavljene zahtjeve tačnosti. Budući da su tuneli najčešće locirani na teško pristupačnim terenima i da je za terestričko određenje mreže potrebno ostvariti međusobna dogledanja između tačaka mikromreže i povezati mikromreže na ulaznom i izlaznom portalu, GNSS tehnologija nameće se sama po sebi kao ekonomičnije i lakše rješenje. Posebna prednost primjene GNSS tehnologije, prilikom razvijanja geodetske osnove, nasuprot klasičnom terestričkom načinu očituje se u naknadnim izmjenama projekta, kada je potrebno obaviti dodatna mjerena, budući da se GNSS mjerena mogu izvesti vrlo brzo, neovisno o vremenskim uvjetima, te uklopiti u već postojeću mrežu.

## 6. LITERATURA

- [1] Božić B.: *Tunelogradnja*, Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet Bihać, Bihać, 2012.
- [1] Cvetković, Č. (1970): *Primena geodezije u inženjerstvu*, Građevinska knjiga, Beograd.
- [2] Feil,L. (1990): *Teorija pogrešaka i račun izjednačenja* - drugi dio, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- [3] Grgić, I. (2003): *Specifičnosti geodetske osnove u tunelogradnji*, Magistarski rad, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.